



# Motlhokomedi le serapa sa gagwe se se kgethegileng

## Umgcini nesikhungo esikhethekile

- ✎ Ursula Nafula, Nina Orange
- 👤 Magriet Brink
- 💬 Lorato Trok
- 🗣️ Tswana / Zulu
- 📶 Level 2






Se ke kgang ka ga motlhokomedi le serapa sa gagwe sa diphologolo tsa dikhutsana.

...


Lena yindaba yomgcini nesikhungo sezilwane eziyizintandane.



Tiro e ne ele ntsi kgwedi e e fetileng kwa serapeng. Nomsa e ne e le phologolo ya ntlha go goroga. O ne a fedile ebile le bodutu.

...


Inyanga edlule kwakuyinyanga ematasatasa esikhungwini. UNomusa ononyaka waba ngowokuqala ukufika. Wayezacile futhi elusizi.



Erile go ise go ye kae, Nomsa a tiya mme a tshimolola go tshameka le diphologolo tse dingwe.

...

Kodwa ngokukhulu ukushesha uNomusa wavele waqina. Waqala ukudlala nezinye izilwane.



Ka letsatsi le lengwe mo go yona kgwedi eo, sefofane se se bofelo se ile sa goroga kwa serapeng.

...

Ngelinye ilanga ngayo leyo nyanga, kwathi cababa indiza enophephela emhlane kuleso sikhungo.



Se ne se tlisitse tlowana e phuthetswe ka kobo e kgolo.

...

Kundiza enophephela emhlane kwakunendlovu encane phansi kwengubo yokulala enkulu.



Ndiwa o ne a le mo gare ga kobo. E ne e le tlowana ya malatsi a mathano. Motlhokomedi o ne a fepa Ndiwa ka lebotlolo.

...

UNdiwa wayengaphansi kwengubo yokulala. Wayenezinsuku ezinhlanu ezelwe. Umgcini wamncelisa ibhodlela.






Bosigo bongwe batho botlhe ba ne ba tsosiwa ke kgorogo ya ga Ambia.

...

Ngobunye ubusuku, wonke umuntu wavuswa ngukufika kuka-Ambiya.



Ambia o ne a nale dikgwedi di le tlhano. O ne a le bokoa morago ga loeto lo letelele.

...

U-Ambiya wayenezinyanga ezinhlanu.  
Wayebuthakathaka emva kohambo lwakhe olude.



O ne a nale thamo e telele, ka jalo motlhokomedi o ne a tshwaretse lebotlolo la gagwe kwa godimo go tloga kwa setlhareng.

...

Ngenxa yentamo yakhe ende, umgcini kwakufanele aliphakamisele phezulu ibhodlela ukuze akwazi ukumncelisa.



Dikhutsana ts abofelo go goroga mo kgweding eo e ne ele makgabunyana a a bolailweng ke tlala, Kopi, Kepi le Keji.

...

Izintandane ezagcina ukufika ngaleyo nyanga kwakungamawundlu ayelambile oKopi, noKepi, noKeji.



Motlhokomedi le bathusi ba gagwe ba rata diphologolo tsothe, tota le tse di senang tsebe!

...

Umgcini nabasizi bakhe babezithanda zonke izilwane, ngisho nalezo ezigangile.



Badiri ba kwa serapeng ba bereka ka thata. Ba eletsa gore ka letsatsi lengwe diphologolo tse, di ka itlhokomela. Di kgone go tshela kwa nageng jaaka go tshwanetse.

...

Abantu bakulesi sikhungo basebenza kanzima. Bathemba ukuthi ngelinye ilanga izintandane ziyokwazi ukuzinakekela ngokwazo. Uma kunjalo ziyokwazi ukubuyela endle.



# Storybooks South Africa

[global-asp.github.io/storybooks-southafrica](https://global-asp.github.io/storybooks-southafrica)

**Motlhokomedi le serapa sa gagwe se se kgethegileng**

**Umgcini nesikhungo esikhethekile**

Written by: Ursula Nafula, Nina Orange

Illustrated by: Magriet Brink

Translated by: Lorato Trok (tn), Margaret Nokuthula Zondi (zu)

This story originates from the African Storybook ([africanstorybook.org](https://africanstorybook.org)) and is brought to you by [Storybooks South Africa](https://global-asp.github.io/storybooks-southafrica) in an effort to provide children's stories in South Africa's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons  
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).